☑

Mundia elpenor

Mundia elpenor *Mundia* generoko animalia zen, jada iraungia. Hegaztien barruko Rallidae familian sailkatzen zen.

Mundia elpenor



Irudi gehiago

Iraute egoera

Galdua
Arriskuan
Kezka Txikia
EX
EW
CR
EN
VU
NT
LC

Iraungia (IUCN 3.1) [1]

Sailkapen zientifikoa

Erreinua	Animalia
Filuma	Chordata
Klasea	Aves
Ordena	Gruiformes
Familia	Rallidae
Generoa	*Mundia* (en)
Espeziea	***Mundia elpenor*** (Olson, 1973)[2]

Erreferentziak

1. ↑ **(Ingelesez)**BirdLife International (2012) Species factsheet. www.birdlife.org (http://www.birdlife.org) webgunetitik jaitsia 2012/05/07an
2. ↑ **(Ingelesez)** IOC Master List (http://www.worldbirdnames.org/master_ioc_list_v3.1.xls)

Ikus, gainera

- Mundia
- Rallidae

Kanpo estekak

- World Bird Names (http://www.worldbirdnames.org/)

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q721761 · Multimedia: Mundia elpenor (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mundia_elpenor) **Datu taxonomikoak** · Avibase: 350C5D1E6592C53E (https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=350C5D1E6592C53E) · BirdLife: 22728746 (http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22728746) · eBird: asccra1 (https://ebird.org/species/asccra1) · GBIF: 5789340 (https://www.gbif.org/species/5789340) · UICN: 22728746 (https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/22728746) · Paleobiology Database: 371819 (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=371819)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mundia_elpenor&oldid=7278270"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Български
- Català
- Deutsch
- English
- Español
- فارسی
- Suomi
- Français
- Magyar
- Italiano
- Nederlands
- Norsk bokmål
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 10 abendua 2019, 16:18.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.